

MUANO

Nhē **NAMADZAVHO ESTHER RAŊANGA**, ndi khou ana uri **MUSHUMO WA VHALALA KHA MVELELE YA TSHIVENጁA ZWO LIVHANYWA NA THEMINOLODZHI YA VHUSHAKA HA MALOFHA** ndi mushumo wo netshedzwaho nga nhē. Ndi khwaጁhisa uri mushumo uyu a u ho kha dziጁwe yunivesithi na zwauri ndi mushumo wanga we nda tou finya zwaጁጁa uri u khunyelele. Dzimatheriala dzo shumiswaho khawo dzo redziwa ho sumbedzwa vhubvo hadzo.

Tsaino _____
N.E. RAŊANGA

DATUMU

VHUḐIKUMEDZELI

Mushumo hoyu ndi khou kumedzela vhana vhanga Lutendo, Seani, Apfaho na Unariḽe na mufarisi wanga Vho-Ntshengedzeni na mme anga Vho-Martha Ravhengani vhe vha nḽea ḽhuḽhuwedzo.

NDIVHUHO

Ndi tama u livhuwa Mudzimu musiki wa zwothe we a kona u mpha nungo miwaha iyi yothe. A lwo ngo vha lwendo lwo leluwaho uri ndi kone u khunyeledza uyu mushumo, fhedzi ngauri Mudzimu ndi muhulwane ndi ngazwo ndo kona u u khunyeledza.

Ndi tama u livhuwa mugudisi wanga Phrof R.N. Madadzhe vhe vha vha vhone sumbandila kha thodisiso iyi. Vho nkondelela vha tshi ntsumbedza ndila u vhuya u swika mushumo uyu u tshi swika magumoni. Thikhedzo na ngeletshedzo dze vha mpha dzo vha dza ndeme vhukuma. Ndi ri Mudzimu a vha engedzele vhunzhi ha maduvha.

Ndi livhisa ndivhuwo dzanga kha Vho-Dokotela T.M. Sengani kha thuthuwedzo yavho, ngeletshedzo dzavho na u sumbedzwa ndila he vha ita. Mushavhi, ndo vha ndi sa do zwi kona nga nnda ha pfariso yavho. Ishe, Mudzimu a vha ite nga ho lugaho, a fhatutshedze zwothe zwavho. Ndi kundwa na maipfi nandi a u vha livhuwa, ndi ri, "Mulalo kha vhone".

Ndi tama u livhuwa Vho-Mphahlele M.C. vhe musu ndi tshi tama u lata thaula nda zwi thupha vha ntuwuedza vha nkondelela vha nthusu vha sa fheli mbilu. Uri ndi kone u isa phanda na mushumo wanga.

Nga u ditukufhadza ndi livhuwa muta wanga we wa nkondelala musu ndi kha ngudo iyi, mufarisi wanga Ntshengedzeni, we a vha a tshi sala na vhana ndo ya u guda a sa fheli mbilu, vhasidzana vhanga Lutendo, Seani, Apfaho na kutukana Unarane. Ndi livhuwa thikhedzo nngafha.

Mushumisani Vho-Musetsho T.S. ndi a livhuwa u didina havho nga u vhalulula mushumo wanga na u nea thuso ho teaho. Mishumo yavho ndo i vhona.

Ndi tama u livhuwa Vho-Maungedzo A.E. kha ʘhuʘhuwedzo ye vha n̄ea yone.

Ndi livhuwa vhana vha mme anga, vharathu Ntshengedzeni, Mufanadzo na khaladzi Mashudu kha ʘhuʘhuwedzo ye vha n̄ea yone.

Ndi livhisa ndivhuwo dzanga kha Vho-Khakhu Rudzani vhe vha ɔidina nga u thaipha mushumo uyu vha sa fheli mbilu.

MANWELEDZO

Tshipikwa tsha ngudo iyi ho vha u sedzulusa zwine vhalala vha nga thusa ngazwo kha u kona u tandulula thaidzo dzine ra vha nadzo ano maḁuvha. Ri tshi sedza miḁa i khou pwashea ḁuvha ḁiḁwe na ḁiḁwe nga ḁwambo wa u shaya ngeletshedzo dza vhalala nga maanda vha vhushaka ha malofha.

Zwo vhoneka kha ino ngudo uri vhaḁwe vhaḁwali na vhasengulusi vho vhona zwi zwa ndeme u kona u ḁalutshedza ndeme ya vhalala na zwine vha eletshedza.

U shumiswa ha theminolodzhi ya vhushaka ha malofha zwo kona u vhoneka uri nga ngoho, ya swika hune ya tevhelwa na u ḁhonifiwa zwi ḁo ita uri ḁi kone u lala miḁani yashu. Nga u nyadza ngeletshedzo dzi bvaho kha vhalala zwo sumbedzwa kha ino ngudo uri vhathu vha nga dzula vha tshi vhaaisala vhutshiloni havho. Zwenezwo theminolodzhi ya vhushaka ha malofha ndi zwa ndeme uri i ḁhonifiwe ngauri i ḁea tshirunzi miḁa na uri miḁa ya sa kwashekane na u fhalala.

NDIMA YA 1

1.1	MARANGAPHANĀ	1
1.2	THAIDZO YA ṬHODĪSISO	2
1.2.(a)	Makhadzi	4
1.2.(b)	Malume	5
1.2.(c)	Mazwale	5
1.2.(d)	Mukalaha	6
1.2.(e)	Vhomakhulu	6
1.2.(f)	Mazwale	7
1.2.(g)	Khotsimuhulu	8
1.2.(h)	Nendila	8
1.3	NDIVHO YA IYI NGUDO	9
1.4	ZWIITISI ZWA ṬHODĪSISO	9
1.5	NDEME YA ṬHODĪSISO	9
1.6	ZWINE ṬHODĪSISO YA DO SEDZA NA U ZWI SWIKELELA	10
1.7	NGONA YA ṬHODĪSISO	10
1.7.1.	Ngona ya khwalithethivi	10
	KHETHEKANYO YA DZINDIMA	11
	MAGUMO	11

NDIMA YA 2

2.	TSENGULUSO YA MAṆWALWA	12
2.1	MARANGAPHANĀ	12
2.2	Van Warmelo (1948)	12
2.3	Monning (1967)	13
2.4	Mbiti (1987)	14
2.5	Mafela (1993)	15
2.6	Raselekoane (1991)	16

2.7	Mathye (2003)	17
2.8	Frank (1987)	18
2.9	Evans (1987)	18
2.10	Rabothata (2005)	20
	TSENGULUSO YA ZWIVHUMBI (COMPONETIAL ANALYSIS)	21
	MAGUMO	24

NDIMA YA 3

3.	NDEME YA VHUSHAKA VHU D̄ISWAHO NGA VHAFUMAKADZI	25
3.1	MARANGAPHAN̄DA	25
3.2	Musidzana	25
3.3	Mme	29
3.4	Mmane	35
3.5	Mmemuhulu	39
3.6	Makhadzi	43
3.7	Mazwale	46
3.8	Makhulutshisadzi	51
3.9	Muvhuye	55
3.10	Muhalivho	56
3.11	N̄en̄dila	57
3.12	Muselwa	58
3.13	Tshilikadzi	65
3.14	Muhadzinga	68
3.15	Mukegulu	70
3.16	MAGUMO	72

NDIMA YA 4

	NDEME YA VHUSHAKA VHU D̄ISWAHO NGA VHANNA	73
4.1	MARANGAPHAN̄DA	73
4.2	Mutukana	73
4.3	Khotsi	76
4.4	Khotsimunene	78

4.5	Khotsimuhulu	80
4.6	Malume	83
4.7	Makhulutshinna	86
4.8	Mulamu	88
4.9	Mukalaha	89
4.10	Mukwasha	91
	MAGUMO	93

NDIMA YA 5

	MAWANWA A THODISISO NA U PENDELA	94
5.1.	MARANGAPHANḐA	94
5.2.	Manweledzo	94
5.2.1.	Thaidzo ya thodisiso	94
5.2.2.	Tsenguluso ya maḥwalwa	95
5.2.3.	Ndeme ya vhushaka vhu ḡiswaho nga vhafumakadzi	95
5.2.4.	Ndeme ya vhushaka vhu ḡiswaho nga vhana	96
5.2.5.	Mapendelo	96
5.3.	Themendelo ya thodisiso iyi	96
5.4.	Magumo	97
5.5.	Bugutshumiswa	98